



Republika Srbija
MINISTARSTVO PROSVJETE
ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA
OBRAZOVANJA I ODGOJA

ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA

TEST
МАТЕМАТИКА

IDENTIFIKACIONI OBRAZAC

IME, IME JEDNOG RODITELJA/DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA, PREZIME UČENIKA

IDENTIFIKACIONI BROJ UČENIKA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OSNOVNA ŠKOLA _____

MJESTO _____

OPĆINA _____

POTPIS DEŽURNOG NASTAVNIKA

Rezultati se mogu pogledati na portalu **Moja srednja škola**: <https://mojasrednjaskola.gov.rs> unosom jedinstvenog identifikacionog broja učenika (desetocifrena šifra učenika). Radi preuzimanja skeniranog testa u pdf formatu, u dijelu gdje su dostupni rezultati završnog ispita, neophodno je unijeti jedinstvenu šifru testa.

Jedinstvena šifra testa: 226202595027

Ukoliko roditelj / drugi zakonski zastupnik ima nalog na portalu **Moj esDnevnik** ili ima nalog na **Portal za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs**, kojim pristupa portalu **Moj esDnevnik**, tada, osim uvida u rezultate završnog ispita, na portalu **Moja srednja škola** može iskoristiti i neku od sljedećih elektronskih usluga: podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita, podnošenje elektronske liste želja i podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu.

UPUTSTVO ZA RAD

- Test koji trebaš riješiti ima **20 zadataka**. Za rad je predviđeno **120 minuta**.
- Zadatke ne moraš raditi prema redoslijedu kojim su dati.
- Tokom rada možeš se koristiti grafitnom olovkom, gumicom, linijarom, trouglom i šestarom, ali ne i kalkulatorom.
- Konačne odgovore i postupak napiši **plavom hemijskom olovkom**.
- Odgovor koji je napisan samo grafitnom, crnom hemijskom ili „piši-briši“ olovkom neće biti priznat.
- U zadacima sa ponuđenim odgovorima neće biti priznati prepravljani odgovori.
- U zadacima sa ponuđenim odgovorima, u kojima je samo jedan tačan odgovor, dobijaš 0 bodova ukoliko pored tačnog odgovora označiš i neki netačan.
- Obrati pažnju da se zadaci razlikuju po načinu na koji trebaš dati odgovor.
- Nemoj ništa upisivati na QR kodove () , koji se nalaze na svakoj strani testa.

U nekim zadacima izabrat ćeš tačan odgovor tako što ćeš obojiti odgovarajući kružić. U zadacima u kojima postoji više tačnih odgovora potrebno je obojiti više kružića. Vodi računa da kružić bude obojen; mora biti obojen jer će ti samo tako odgovor biti priznat.

PRIMJER OBOJENIH KRUŽIĆA	
U zadatku sa jednim tačnim odgovorom	
Koji je glavni grad Republike Srbije? Oboj kružić ispred tačnog odgovora.	<input type="radio"/> Novi Sad <input checked="" type="radio"/> Beograd <input type="radio"/> Niš <input type="radio"/> Kruševac
U zadatku sa više tačnih odgovora	
Oboj kružiće ispred izraza čiji je zbir 5.	<input checked="" type="radio"/> 2 + 3 <input type="radio"/> 1 + 2 <input checked="" type="radio"/> 4 + 1 <input type="radio"/> 2 + 4 <input type="radio"/> 3 + 5


- Ako završiš ranije, predaj test i tiho izadi.

Želimo ti mnogo uspjeha na ispitu!



MATEMATIKA

1. Državna zastava Republike Srbije jeste horizontalna trobojka sa poljima istih visina, odozgo nadolje: crvena, plava i bijela, sa malim grbom Srbije. Nacrt zastave dužine A prikazan je na slici.



Kolika je visina malog grba Srbije, koji je postavljen na zastavu čija je dužina $A = 210$ cm?
Oboj kružić ispred tačnog odgovora.


- 30 cm
 35 cm
 70 cm
 105 cm
 140 cm

2. Valida je putovala iz Niša za Beograd. Na crtežu su označena mjesta koja je redom obišla i rastojanja između njih. U povratku iz Beograda otputovala je pravo u Niš, prešavši 242 km.

Koliko kilometara više je prešla kada je putovala od Niša do Beograda, u odnosu na povratak iz Beograda u Niš?

Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- 72 km
 75 km
 76 km
 78 km
 95 km





3. Мaksimalan број поена који играч може да освоји у видеоигри зависи од нивоа (N). Formula којом се израчунава мaксималан број поена на нивоу N је:

$$3N^3 - 4N^2 + 7.$$

Kористећи формулу, можемо израчунати да је мaксималан број поена који се може освојити на првом нивоу:

$$3 \cdot 1^3 - 4 \cdot 1^2 + 7 = 6.$$

Kолико је мaксималан број поена који играч може да освоји на трећем нивоу?
Oбој кружић испред тачног одговора.


- 52
- 10
- 64
- 124
4. Који од слjedeћих израза јесу једнаки изразу $3x^2$ за сваку вриједност промјенљиве x ?
Oбој **кружиће** испред тачних одговора.

- $4x^4 - x^2$
- $5x^2 - 2x^2$
- $x^2 \cdot 3x^2$
- $3x + x$
- $3x \cdot x$

5. Dat је контејнер облика квадра чије су димензија приказане на слици.

Kолико литара улја може да стане у контејнер, ако је напуњен до врха? ($1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$)
Oбој кружић испред тачног одговора.


- 1,2 l
- 3,4 l
- 12 l
- 34 l





6. Drevna slagalica tangram sastoji se od 7 dijelova, koji su prikazani u kvadratnoj mreži. Koji su dijelovi tangrama međusobno podudarni?
Oboj **kružice** ispred tačnih odgovora.

- 1 и 2
 1 и 3
 2 и 5
 2 и 7
 4 и 6



7. Aplikacija na Nininom telefonu pokazala je da je u toku dana Nina prešla 6 000 koraka, što je 3,6 kilometara. Kolika je prosječna dužina njenog koraka tog dana?
Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm

8. U bioskopskoj sali, u 12 redova je raspoređeno po 17 sjedišta. Sjedišta se označavaju na sljedeći način: III2 označava drugo sjedište u III redu. Ema, Uma, Lukman i Vildan planiraju da kupe ulaznice za bioskop tako da sjede u istom redu, jedno pored drugog.

platno																	
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VII	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VIII	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IX	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XII	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

zauzeto slobodno


Oboj kružić ispred oznake sjedišta za koja će kupiti ulaznice.

- III2, III3, III9, III16 V3, V4, V5, V6 III9, IV3, V9, VI9
 III16, IV15, V14, VI13 IX4, IX5, X4, X5 IX10, IX11, IX12, IX13





9. Reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju u vaterpolu na Olimpijskim igrama 2024. godine. U finalu su pobedili reprezentaciju Hrvatske. Broj postignutih golova u svakoj četvrtini prikazan je na grafikonu.



Na osnovu podataka sa grafikona sastavljena je tabela koja prikazuje rezultat na kraju svake četvrtine. Broj golova koje je postigla reprezentacija Srbije na kraju utakmice označen je sa x .

	1. četvrtina	2. četvrtina	3. četvrtina	3. četvrtina
Srbija	5	8	11	x
Hrvatska	2	5	8	11

Kojim brojem treba zamijeniti nepoznatu x tako da podaci u tabeli odgovaraju podacima sa grafikona?
Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- 2 5 11 13 14

10. Dati su brojevi A i B takvi da je A najmanji cio broj veći od $-\frac{7}{5}$, a B najveći cio broj manji od $|-2,5|$. O kojim brojevima je riječ?

Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- $A = -1$ и $B = 1$
 $A = -2$ и $B = 1$
 $A = -2$ и $B = 2$
 $A = -1$ и $B = 2$





11. Jasmina živi u Novom Sadu i svakog vikenda posjećuje tetku koja živi u selu kod Bačke Palanke. U decembru 2023. godine je pronašla promotivnu ponudu kompanije „Moj autobus”.

PROMOTIVNA PONUDA

Putnici na liniji Novi Sad – Bačka Palanka za svake tri kupljene povratne karte dobijaju četvrtu povratnu kartu besplatno.
Promocija važi tokom 2024. godine.




Autobus na toj liniji prolazi kroz selo u kome živi Jasminina tetka, a cijena povratne karte je 650 dinara i nije se mijenjala tokom 2024. godine, koja je imala 52 vikenda. Koliko dinara je Jasmina uštedjela zahvaljujući ovoj promotivnoj ponudi? Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- 8 450
- 16 900
- 25 350
- 33 800
12. Koji od datih izraza je jednak izrazu $(5x + 4y)^2 - (3x - 3y)^2$ za sve vrijednosti promjenljivih x i y ? Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- $15x^2 - 3xy - 12y^2$
- $16x^2 + 58xy + 7y^2$
- $10x^2 + 43xy + 28y^2$
- $24x^2 - 21xy - 3y^2$

13. Odredi mjere uglova α , β i γ . Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- $\alpha = 25^\circ, \beta = 90^\circ, \gamma = 65^\circ$
- $\alpha = 65^\circ, \beta = 90^\circ, \gamma = 25^\circ$
- $\alpha = 65^\circ, \beta = 65^\circ, \gamma = 50^\circ$
- $\alpha = 90^\circ, \beta = 65^\circ, \gamma = 25^\circ$






14. Na slici je prikazana jednakoivična četverostrana piramida čija je bočna ivica dužine 8 cm. Kolika je površina ove piramide?

Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- $P = 64 \text{ cm}^2$
- $P = 64\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- $P = 128\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- $P = (64 + 64\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- $P = (128 + 64\sqrt{3}) \text{ cm}^2$



15. U tabeli je prikazana prosječna masa jednog jajeta nekih pernatih životinja.

Pernata životinja	Masa jednog jajeta
Noj	1 kg 800 g
Kokoška	0,058 kg
Guska	215 g
Prepelica	0,012 kg
Kolibri	11 g

Ako se date mase poređaju od najmanje do najveće, jaje koje pernate životinje je na trećem mjestu?
Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- Noj
- Kokoška
- Guska
- Prepelica
- Kolibri
16. U prodavnici „Zdravlje” prošlog mjeseca prodali su 2 400 vekni polubijelog hljeba. Ovog mjeseca broj prodatih vekni ovog hljeba porastao je za 12,5 %. Koliko je vekni polubijelog hljeba prodato u posljednja dva mjeseca u prodavnici „Zdravlje”?

Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- 2 700 vekni
- 4 100 vekni
- 5 100 vekni
- 5 700 vekni






17. Od brojeva oblika $\overline{A4B}$ odredi najmanji trocifreni broj koji je djeljiv i sa 2 i sa 9, a od brojeva oblika $\overline{6CD}$ odredi najveći trocifreni broj koji je djeljiv i sa 5 i sa 3. Između kojih brojeva se nalazi zbir ova dva broja?
Oboj kružić ispred tačnog odgovora.

- 701 i 730
- 731 i 760
- 771 i 800
- 801 i 830
- 831 i 860

18. Oko travnjaka kvadratnog oblika napravljena je pješačka staza, kao na slici, čija je širina 2,5 m, a površina 245 m^2 . Kolika je površina travnjaka?
Prikaži postupak.




Površina travnjaka je _____ m^2 .






19. Тјемена квадрата су центри два мала и два велика круга. Велики кругови се додирују у пресеку дијагонале квадрата. Таčke додира малих и великих кругова припадају странicama квадрата. Израчунај обим осјенчене фигуре ако је дијагонала квадрата дужине 8 cm.
Прикажи поступак.



$O = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

20. Запремина правилне четворостране призме приказане на слици је $64\sqrt{6} \text{ cm}^3$. Колика је њена површина?
Прикажи поступак.



$P = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$



PRAZNA STRANA



Математика - Босански



ИНТЕРНО

PRIMJERAK ZA ŠKOLU

Republika Srbija
MINISTARSTVO PROSVJETE
ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA
OBRAZOVANJA I ODGOJA

ZALIJEPI IDENTIFIKACIONU
NALJEPNICU

ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA

TEST

МАТЕМАТИКА

IDENTIFIKACIONI OBRAZAC

IME, IME JEDNOG RODITELJA/DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA, PREZIME UČENIKA

IDENTIFIKACIONI BROJ UČENIKA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OSNOVNA ŠKOLA _____

MJESTO _____

OPĆINA _____

POTPIS DEŽURNOG NASTAVNIKA

